

REGISTAR PROPISA 2020. godina

AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE

O D L U K E

	br. biltena/strana
Odluka o zamjeni postojećih instalacija javne rasvjete sa svjetiljkama sa led izvora	1/1
Odluka o određivanju prosječne konačne građevinske cijene m ² korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2019. godini	1/2
Odluka o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta	1/2
Odluka o prodaji zemljišta putem javnog konkursa u K.O. Ugljevik	1/3
Odluka o pristupanju izradi izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika	1/4
Odluka o pristupanju izradi izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika	3/1
Odluka o davanju mišljenja „Cat putevi“ Ugljevik	3/3
Odluka doo „Greiner Immo“ Ugljevik	3/3
Odluka o kratkoročnom zaduženju Opštine Ugljevik	4/33
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima	4/34
Odluka o sticanju svojine na napokretnostima	4/34
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom	4/35
Odluka o prodaji zemljišta putem Javnog konkursa u K.O. Ugljevik	4/36
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima	4/36
Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od elementarnih i drugih nesreća opštine Ugljevik	5/ 1
Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara opštine Ugljevik 2	
Odluka o prihvatanju Izmjeneurbanističko-tehničkih uslova sa planom parcelacije	5/2
Odluka o davanju na korištenje pokretnih stvari	5/2
Odluka o prodaji zemljišta putem javnog konkursa u K.O. Ugljevik	5/2
Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije „Gradsko groblje“ Zabrdže	5/3
Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije „Groblje Plakalovići“ Zabrdže	5/4
Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije „Groblje Ugljevička Obrijež“Ugljevička Obrijež	5/5
Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije „Groblje Ravno Polje“ Ravno Polje	5/6
Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije „Veliko groblje“ Tutnjevac	5/7

Odluka o pristupanju izradi izmjene Regulatornog plana naselja individualno stambenih objekata u urbanističkom planu utvrđenim okvirima 23,24,25	5/8
Odluka o davanju saglasnosti na izdavanje garancije opštine Ugljevik za kreditno zaduženje JZU Dom zdravlja Ugljevik	5/10
Odluka o prihvatanju otplate kredita JZU Dom zdravlja Ugljevik	5/10
Odluka o dopuni odluke o prijedlogu upisnih područja osnovnih škola na području Opštine Ugljevik	5/11
Odluka o davanju na korištenje nepokretnosti u K.O. Gornja Trnova	5/11
Odluka o davanju na korišćenje i upravljanje nepokretnosti u K.O. Donja Trnova	5/12

RJEŠENJE

Rješenje o imenovanju Savjeta za praćenje izrade izmjena Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika	4/37
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za praćenje izrade Izmjena urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika	5/12

PLAN

Godišnji plan sistematske preventivne dezinfekcije dezinfekcije i deratizacije na području Opštine Ugljevik za 2020. godinu	2/1
Plan zimske službe za 2020/21. godinu	5/13

PROGRAMI

Program mjera sistematske preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	1/6
Program proljetne sjetve za 2020. godinu	2/5
Program korišćenja sredstava prikupljenih od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2020. g	5/12

IZVJEŠTAJ

Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2019.g	4/1
---------------------------------------------------------	-----

ZAKLJUČCI

Zaključci sa sjednice SO-e	1/8
Zaključci sa sjednice SO-e	2/6
Zaključci sa sjednice SO-e	3/3
Zaključci sa sjednice SO-e	4/37
Zaključci sa sjednice SO-e	5/18

INFORMACIJE

Informacija o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za tri mjeseca 2020. godine	4/18
------------------------------------------------------------------------------	------

AKTI NAČELNIK OPŠTINE

Odluka o radnom vremenu za Dan Republike Srpske	1/10
Konačna odluka o dodjeli studentskih stipendija za školsku 2019/2020. godinu	1/11
Odluka o usvajanju Izvještaja Popisne komisije o potpunom popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik na dan 31.12.2019. g	1/14
Odluka o finansijskoj podršci porodici za svako novorođeno dijete na teritoriji Opštine Ugljevik	1/15
Odluka o uspostavljanju Opštinskog razvojnog tima	1/17
Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Opštine Ugljevik	1/19
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj poljopr.	3/5
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje	6/10
Odluka o finansijskoj podršci ugostiteljskim objektima koji primarno poslovanje ostvaruju kroz organizaciju proslava i drugih vidova organizovanih događaja	6/10

RJEŠENJE

Rješenje o osnivanju Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje Opštine Ugljevik	1/25
Rešenje o isplati novčanih nagrada	1/26
Rješenje o imenovanju Odbora za organizaciju manifestacije „Jovićevi dani“	1/26
Rješenje o vođenju popisa akata za 2020. godinu	1/27
Rješenje o brojčanim oznakama organizacionih jedinica i stvaralaca akata za 2020. godinu	1/28
Rješenje o imenovanju komisije za odabir kandidata za dodjelu platenika na području Opštine Ugljevik	2/18
Rješenja o isplati sredstava	3/6
Rješenje o imenovanju Koordinacionig tijela u cilju uspostavljanja efikasnog sistema zaštite žrtava nasilja u porodici i nasilja nad ženama	5/22
Rješenja o realokaciji sredstava	6/11

IZVJEŠTAJ

ZAKLJUČCI

OGLAS

Oglas	3/7
Oglas	6/54

PLAN

Plan održavanja higijene u upravnoj zgradi, kancelarijskim i ostalim prostorima Opštinske uprave opštine Ugljevik 2/11

Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik za 2020. godinu 2/13

PRAVILNIK

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj rganizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik 1/24

Pravilnik o izmjenama i dopunamaPravilnika o upotrebi službenih vozila Odsjeka za civilnu zaštitu i teritorijalnu vatrogasnu jedinicu 1/24

Pravilnik o upotrebi pečata i štambilja Opštinske uprave opštine Ugljevik 2/9

Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika 2/14

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik 2/16

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o javnim nabavkama 2/17

Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterijuma za izbor najljepše uređenog dvorišta na području Opštine Ugljevik 2/17

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik 5/20

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik 6/1

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj privrede na teritoriji opštine Ugljevik 6/10

POJEDINAČNI KOLEKTIVNI UGOVOR 2/18
